



Ishakisiso yoBupenyu bwaBanhu boKumisha Yakatiwa neKomiti yeZimbabwe Inotokoloja Zwokuba Mugubaji (ZimVAC) Mugole Iya2023




Tilonanga Inshanduko Mubupenyu bwaBanhu Kutila kuti kube Nokugajikana muna Zwokulya Kumisha

Ikomiti yeZimbabwe Inotokoloja Zwokuba Mugubaji (ZimVAC) ikumundilila mbeli itokoloja chimo chobupenyu bwabanhu igole negole zwinoba zwinozhajikija Chisimatijo 6 cheChimiso cheZwokulya noKubakika kweMibili. Chinangwa chikulwana choKutokoloja Bupenyu bwaBanhu boKumisha muna 2023 chakabeli chokuwanisa chinyeulilo chipya chilonangana nobupenyu bwabanhu mumisha yomuZimbabwe kutila kuti chishingiswe mukufhula zwimiso nokulonga inzila jokumilana nobukukutu. Hulumende unobokwa nokuti wakata zwilongwa zwibuya akale wakavumila kuti pebe nechimo chilolulama zwinoba zwakata kuti pebe nenshanduko iimbuya mubupenyu bwabanhu bokumisha.


1. Kushayikwa kweZwilyo

Kana kukwelaniswa na2020, kushayikwa kwezwiyo kwadelela. Yezwi zwinokwelela kutambulwa akale Hulumende unobokwa pezhulu pokuzwimisila kuzhajikija chimwe chezwinangwa zweNDS1, kasa kasa chokubona kuti inyika ina kulya kunji kupinda kwainokwelela kushingisa.



Chimo choKushayikwa kweZwilyo: 2020 – 2023

Kana kukwelaniswa na2022, kushayikwa kwezwiyo kwadelela mumatunhu ose kuzhe kweMashonaland Central.




Kushayikwa kweZwilyo

Nonshaji unowaja kuba nenzhala ihulwana (Mejameja kunoswika Mabhumwi 2024), 26% yabanhu banogala kumisha balolingillwa kuti abatobeli nokulya kunokwana. Banhu yaba banoswika 2,715,717. Kuchadikana zwilyo zwinoswika 100,482 MT kuti zwipiwe banhu banobekalingana nenzhala nonshaji unosowaja kuba nenzhala ihulwana.


2. Kulima

Imhuli 82% jakalima zwimanga, 41% jakalima mandongo akale 27% jakalima zwikulyi.






Imhuli Jakalima Zwilyo

- a) ***Kushingiswa kwePfumvudza/Intwasa:*** Imhuli jinoswika 47% jakabelima jitobejeja inzila yePfumvudza/Intwasa.




Kushingiswa kwePfumvudza/Intwasa

- b) **Kutubula Kuwana Indayijo yeZwokulima:** Imhuli jinoswika 94% jakawana indayijo zwinoleba kuti pakaba nokupamhijila kuva pe59% muna 2022.
- c) **Kutubula Kuwana Lubhancho Lwabalimisi:** Imhuli 81% jakawana lubhancho lwabalimisi, zwinoleba kuti pakaba nokupamhijila kuva pe55% muna 2022.
- d) **Kuba neZwifuwo akale noNtengo wazwo**



3. Ingwano yeJimbhuli

Kana kukwelaniswa negole lyakatanga kutiwa ishakisiso (2020), ingwano yejimbhuli yakapamhija.



Chimo chengwano: 2020-2023


Kwakaba nokupamhijila kwengwano kuUSD\$57 muna 2022 kuswika USD\$ 116 muna 2023. Hulumende unosungwajwa kuti endilile mbeli etobeleja zwisungo zwokubuza kugajikana kwobufumi zwinoba zwabuza imbhudililo yeyi.

Idunhu	Bashingi boNshaji Umfupi (%)	Kulimwa kweZokulya (%)	Imali/ zwipo zwinova kubanhu baimo munyika yeno (%)	Ingwano (%)	Kulimwa kweZwokutengesa (%)	Imali/ Zwipo Zwinova kuBanhu Baikwo Kuzhe kweNyika (%)	Kulelwa/ Kutengeswa kweZwifuwo (%)	Kulimwa kweMilibo/ Michelo (%)
Manicaland	48.5	21.3	18.4	15.5	10.9	5.4	7.9	10.6
Mash Central	39.2	33.7	11.4	9.9	28.1	1.2	8.7	7.9
Mash East	39.1	38.6	22.7	15.8	8.7	5.9	8.1	10.5
Mash West	34.4	31.1	11.7	16.0	17.9	2.9	4.9	4.9
Mat North	40.6	21.1	17.0	9.5	1.7	19.2	15.0	3.8
Mat South	32.4	22.3	17.6	13.9	1.4	29.0	10.6	4.5
Midlands	40.7	20.1	18.4	8.7	9.3	9.6	10.1	9.6
Masvingo	41.8	30.1	25.9	13.6	7.9	13.6	11.0	8.7
Inyika yose	39.6	27.6	17.9	12.8	10.9	10.5	9.5	7.7

Kunova Ingwano

4. Lubhancho Lunopiwa Banhu

Hulumende namakapo anota mishingo yembhudililo banotunhumwijwa nokundilila mbeli bebhancha banhu baimo mugabaji. Lubhancho lunotungamilwa naHulumende lwakapamhijila kuva pe61% lukaswika 66% muna 2023, zwinoba zwinotondeja kupamhijilwa kwabanhu baimo mugabaji bakumuwaniswa lubhancho. I-UN/maNGO bakawanisa lumwe lubhanncho (12%).



Kunova Lubhancho

Lubhancho lukulugulu lwakawanwa nejimhuli kuva kuna Hulumende lwakabeli lwezwokulimisa (54.6%) nokulya akale lumwe lubhancho lukulwana lwakava kuUN/NGO kwakabeli kulya (9%) nozokushingisa mukulima.


5. Kutubula Kuwana Zwibakwa Zwilokosha

Hulumende ukumundilila mbeli ebona kuti imhuli jinotubula kuwana zwibakwa zwilokosha zwendayijo nobuchilo panhu pamwempela nechinyeulilo chobuchilo

- a) **Unshizho Unokwendwa kunda kuChikolo Chipa Pelyo:** 73% yejimhulu jabakabeli mushakisiso yakabegala mukati mwe5 km kuva kuchikolo chipa pelyo.
- b) **Unshizho Unokwendwa kunda kuBugalo Bunowanisa Buchilo Buipo pelyo:** 53% yejimhuli yakabekwenda unshizho upo pasi pe5km benda kubugalo bwobuchilo buipo pelyo.
- c) **Kutubula kuwana Chinyeulilo choBuchilo noLumwe Lubhancho:** Jimhuli jinopinda 60% jakabetubula kuwana chinyeulilo chobuchilo, chinyeulilo chokubakika kwemibili nolubhancho lwaBashingi beZwobuchilo banowanika mumatunhu.

6. Ivula, Kulashwa kweShambwa noBushmanana


Imhuli inji kasa (83%) jakabekwena unshizho usinopinda 1km kuti jiwane ivula.



Unshizho unokwendwa kunda kunowanikwa ivula

Kulashwa kweShambwa: Imhuli jingaswika 61% jakabetubula kuwana zwokulashila ishambwa zwilolulama.

7. Chimo choKubaka kweMibili yaBana




Kusokubuka zwibuyanana kwabana

Kuwanda kwabana bana mibili isikumukubuka zwibuyanana (26%) kuchili pezhulu kana kutobelejwa zwinolebwa neWorld Health Organization.


8. Kupamhijila iVitamin A

Chikamu chabana bakawana chikamu chilokwelela cheVitamin A mumyeji 12 yapinda chakabeli 84% kubana bana myeji 6-11 akale chakabeli 64% kubana bana myeji 12-15.



Kupamhijilwa kweVitamin A muBana bana myeji 6-59

IMatabeleland North (90%) ndiyo yoga yakaswincha zwinosungwajwa neWHO zwokuti 90% yabana bana myeji ipo pakati pe6-11 bewaniswe iVitamin A.



Zwikumutungamijwa muMbhudililo yaMatunhu

Matunhu manji akumutungamija kubakwa kwamadamu/bugalo bwokulondotela ivula (34.3%) akale imbhudililo yezwibakwa zwemigwagwa (30.8%).

10. Hulumende naMakapo eMbhudililo bakumusungwajwa kuti bendilile mbeli ita zwilongwa muna zwinotobela:

- Kutubula Kuwana Zwibakwa Zwilokosha:** Kojoba imhuli inji jigala mukati mwonshizho we5km kuva pechikolo chipo pelyo, kunokwelela kulingwa nebo imhuli 3% jinokwenda unshizho we10km. Kunokwelela kulingwa akale imhuli 13% jakabekwena unshizho unopinda 10 km jinda kubugalo bunowanisa buchilo buipo pelyo.
- Ivula, Kubhatwa kweShambwa noBushanana:** Kunokwelela kulingwa imhuli 17% jinokwenda mishizho inopinda 1km kutijiwane ivula, 5% yajo inwa ivula isilotabilijwa akale 29% yakabeshingisa ishango sezwimbuzi.
- Zwokulima:** Kana kulingwa kuti imhuli 63% aina ingombe akale 56% aina imbuji, Hulumende weZimbabwe eshingisa iNhaba yeVu, zwoKulima, Kulelwa kweHobe, Ivula neMbudililo yeMisha unokwelela kundilila mbeli eta zwilongwa zwokulela zwifuwo zwilonanga kupamhija chikamu chejimhuli jina nezwifuwo akale jinotubula kushingisa zwifuwo mukuta mishingo.
- Kupamhijila iVitamin A:** Kunokwelela kupamhijilwa unshingo yoyu kutila kuti matunhu asala eswike 90% ilolingililwa neWHO.
- Inyaya jembhudililo:** Hulumende unokwelela kupamhijila imbhudililo muna zwibakwa zwokulondotela ivula nezwibakwa zwemigwagwa.

I-FNC inowanika kuSIRDC: 1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Luwayile: +263-242-862586/ +263-242-862025. Iwebhusaiti: www.fnc.org.zw. Imeyili: info@fnc.org.zw.

Ithuwitha: @FNCZimbabwe. I-inisitagiramu: [fnc_zim](https://www.facebook.com/fnc_zim). Ifesibhuku: @FNCZimbabwe.

Iwatsapu: +263 0776 990 479

